



USAID
OD AMERIČKOG NARODA



USAID-OV PROJEKAT E-UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INFORMACIONOG SISTEMA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE (ISCN) ZA UGOVORNE ORGANE (UO)

Septembar 2024.

Izrada ovog dokumenta omogućena je uz izdašnu podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su autori te nužno ne odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

SADRŽAJ


I.	Iskazivanje potreba kroz sistem za centralne javne nabavke (e-CJN)	4
I.1.	Početni interfejs aplikacije	4
I.2.	Navigacija do interfejsa za pregled zaprimljenih poziva za iskazivanje potreba	5
I.3.	Pregled zaprimljenih poziva za iskazivanje potreba	6
I.4.	Detalji zaprimljenog poziva	7
I.5.	Forma za unos zahtjeva	8
I.6.	Zatvaranje (podnošenje) zahtjeva	9
I.7.	Otvaranje zatvorenog zahtjeva	12
I.8.	Brisanje zahtjeva	13
I.9.	Pregled zahtjeva	14
I.10.	Eksport iskazanih potreba kroz zahtjev	15
I.11.	Iskazivanje potreba prema načinu nabavke	16
I.12.	Upload dokumenata u zahtjevu	17
2.	Postavljanje upita kroz sistem za centralne javne nabavke (e-CJN)	18
2.1.	Navigacija do interfejsa za pregled upita	18
2.2.	Dodavanje novog upita	19
2.3.	Upit za kreiranje novog artikla	20
2.4.	Upit za produženje poziva za iskazivanje potreba	21
2.5.	Kreiranje upita za ostalo (neklasificirani upit)	22
2.6.	Izmjena upita	23
3.	Brisanje upita	24
3.1.	Praćenje poslanih upita	25
4.	Pregled okvirnih sporazuma (e-CJN)	27
4.1.	Navigacija do interfejsa za pregled okvirnih sporazuma	27
4.2.	Pregled okvirnih sporazuma	28
4.3.	Pregled detalja okvirnog sporazuma	28
5.	Pregled pobjedničke ponude na postupku (e-CJN)	30
5.1.	Navigacija do interfejsa za pregled ponuda	30
5.2.	Pregled ponuda	31
5.3.	Pregled detalja ponude	31
6.	Unos ugovora (e-Nabavke)	33

6.1.	Unos ugovora na e-Nabavke portalu.....	33
6.2.	Navigacija do interfejsa za pregled ugovora na e-CJN portalu.....	35
6.3.	Pregled ugovora na e-CJN portalu.....	36
6.4.	Forma za izmjenu ugovora (dopunu podataka) na e-CJN portalu.....	37
7.	Evidencija narudžbi (e-CJN).....	39
7.1.	Navigacija do interfejsa za pregled narudžbi.....	39
7.2.	Pregled narudžbi.....	40
7.3.	Forma za unos narudžbe.....	41
7.4.	Forma za izmjenu narudžbe.....	44
7.5.	Brisanje narudžbi.....	46

I. Iskazivanje potreba kroz sistem za centralne javne nabavke (e-CJN)

I.1. Početni interfejs aplikacije

Nakon uspješne prijave na ECJN portal korisnik se navigira na aplikativni interfejs koji je prikazan na slici ispod:




The screenshot shows the ECJN portal dashboard. At the top, there is a navigation bar with the text "Centralni nabavni organ - TK" and user information "UO-TEST-1" and "Bosanski". Below the navigation bar, there are two summary cards: "0 Zadataci na čekanju" and "0,00 KM Ugovorenih nabavki". The main content area features a table with the following data:

Vrijeme	Vrsta	Opis
08.04.2024. 12:00:00	Objavljen je novi poziv za nabavku	PC-03-0001/24 - Poziv za nabavku energenata

At the bottom of the table, there is a pagination control showing "Broj redova 10", navigation buttons "< Prethodna" and "Naredna >", and a page indicator "1-1 od 1".


Naznačena tabela prikazuje zadnje aplikativne događaje kao što su objava poziva za iskazivanje potreba, ponovno otvaranje zatvorenog poziva i slično. Događaji su inicijalno poredani po redoslijedu kreiranja od posljednjeg kreiranog prema početnom (sortiranje se može dodatno podešavati preko ikona za sortiranje pored naziva kolona).

Tabela u primjeru iznad sadrži samo jedan red kroz koji je pružena informacija da je objavljen novi poziv za iskazivanje potreba. Detaljima tog poziva moguće je navigirati klikom na ikonu za pregled (ikona je pozicionirana sa desne strane reda):



I.2. Navigacija do interfejsa za pregled zaprimljenih poziva za iskazivanje potreba

Do interfejsa za pregled zaprimljenih poziva za iskazivanje potreba moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pozive potrebno je raširiti sekciju „Nabavke“, zatim sekciju „Pozivi“ i na kraju kliknuti na meni element „Primljeni“.

I.3. Pregled zaprimljenih poziva za iskazivanje potreba

Prikazani interfejs pruža listu svih zaprimljenih poziva za iskazivanje potreba zajedno sa osnovnim informacijama kao što su predmet nabavke, datum završetka poziva, status i slično.

The screenshot shows the 'Centralni nabavni organ - TK' interface. At the top, there are navigation elements: 'UO-TEST-1' and 'Bosanski'. Below that, a breadcrumb trail reads 'Nabavke > Pozivi > Primljeni > Pretraga'. The main area contains several search filters: 'Pretraga po ključnoj riječi', 'Pretraga po CPV kodovima', 'Pretraga po statusima', and 'Pretraga po datumu početka'. There are also buttons for 'Poništi', 'Osvježiti', and 'Eksportovati'. Below the filters is a table with the following data:


Broj	Predmet nabavke	CPV kod	Počinje	Završava	Status	
PC-03-0001/24	Poziv za nabavku energenata	09000000-3 - Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	08.04.2024. 12:00:00	19.04.2024. 22:00:00	Aktivno	

At the bottom, there are pagination controls: 'Broj redova 10', '< Prethodna 1 Naredna >', and '1-1 od 1'.

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojima je moguće vršiti pretraživanje zaprimljenih poziva po različitim kriterijima.

Tabela iznad sadrži jedan red koji odgovara zaprimljenom pozivu. Potrebe je moguće iskazati samo za aktivne pozive. Poziv se zatvara u trenutku koji je naveden za završenje poziva.

Naznačena ikona na slici ispod (smještena sa krajnje desne strane reda) navigira na interfejs za detalje tog poziva:



I.4. Detalji zaprimljenog poziva

Interfejs ispod daje uvid u detalje zaprimljenog poziva, zajedno sa popisom artikala za koje se mogu iskazati potrebe.

The screenshot displays a web application interface for a procurement system. At the top, there is a dark blue header with a menu icon, the text 'Centralni nabavni organ - TK', and user information 'UO-TEST-1' and 'Bosanski'. Below the header is a breadcrumb trail: 'Nabavke > Pozivi > Primljeni > Pregled'. The main content area is titled 'PREGLED POZIVA ZA NABAVKU'. It contains a form with the following fields:

- Broj: PC-03-0001/24
- Naziv predmeta nabavke: Poziv za nabavku energenata
- Opis predmeta nabavke: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vel sagittis eros, in egestas tellus. Duis accumsan, ante id molestie bibendum, libero lacus tincidunt nisi, vel pretium elit tortor sit amet mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque finibus, nulla a vehicula aliquet, enim nisi sollicitudin nisi, non aliquam leo urna ut leo. Praesent maximus maximus orci, vitae pretium libero faucibus at. Quisque odio orci, semper id ullamcorper et, tristique nec ante. Vestibulum vitae eleifend est.
- CPV kod: 09000000-3 - Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
- Poziv počinje: 08.04.2024. 12:00:00
- Poziv završava: 19.04.2024. 22:00:00
- Trajanje okvirnog sporazuma: 12 Mjesec
- Predviđena posebna podjela na lotove?:
- Status: Aktivno

Below the form is a section titled 'Stavke' containing a table with two columns: 'Artikal' and 'Procijenjena jedinična cijena'.

Artikal	Procijenjena jedinična cijena
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (Pelet-a) koji odgovara standardu ENplus A1 sljedećih karakteristika: prečnika 6 (+-1)...	480,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	240,00 KM
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	240,00 KM
Ugalj-ilignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	220,00 KM

At the bottom left of the interface is a button labeled '< Nazad'.

On the right side of the interface, there is a sidebar titled 'OPCIJE' with a button labeled '+ Unijeti zahtjev'.

U slučaju da se za neke od artikala želi iskazati potreba, tada se koristi opcija za unos zahtjeva koja je smještena na lijevoj strani interfejsa. Navedena opcija navigira na formu za unos zahtjeva.

1.5. Forma za unos zahtjeva

Na slici ispod je prikazana forma za unos zahtjeva. Ukoliko se na formu za unos zahtjeva navigira sa interfejsa za detalje poziva, tada je selektor za pozive već preselektovan sa tim pozivom.

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (Pelet-a) koji odgovara standardu ENplus A1 slje...	Tona		480,00 KM	
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona		240,00 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona		240,00 KM	
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona		220,00 KM	

Ukupno: 0,00 KM

Ispod selektora se ispisuje tabela sa svim artiklima za koje je moguće iskazati potrebe.

Svi artikli navedeni u primjeru ispod se nabavljaju prema količini, tako da se u naznačena polja unosi količina artikla koja se želi naručiti.

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (Pelet-a) koji odgovara standardu ENplus A1 slje...	Tona	2,00	480,00 KM	960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona		240,00 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona		240,00 KM	
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona		220,00 KM	

Ukupno: 960,00 KM

Popunjena tabela može se spasiti klikom na dugme sačuvati. Nakon spašavanja zahtjev prelazi u status „U pripremi“ i može se nastaviti doradivati.

Bitno je napomenuti da sa spašavanjem zahtjev još uvijek nije podnesen i navedene količine neće ući nabavku.

I.6. Zatvaranje (podnošenje) zahtjeva

Nakon spašavanja poziva, interfejs će poprimiti naredni izgled:

The screenshot displays the 'IZMJENA ZAHTJEVA' (Request Change) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Centralni nabavni organ - TK', 'UO-TEST-1', and 'Bosanski'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Nabavke > Pozivi > Izmjena'. The main content area is divided into two sections: a form on the left and a sidebar on the right.

The form section includes:

- IZMJENA ZAHTJEVA** header.
- Poziv** field: 'Poziv za nabavku energenata'.
- Ugovorni organ** field: 'UO-TEST-1'.
- Status** field: 'U pripremi'.
- Stavke** table with columns: 'Artikal', 'Pakovanje', 'Količina', 'Procijenjena jedinična cijena', and 'Procijenjena vrijednost'.
- Ukupno: 1.180,00 KM** total value.
- < Nazad** button.

The sidebar, titled **OPCIJE** (Options), contains the following buttons:

- Izmijeniti (Edit)
- Izbrisati (Delete)
- Otvoriti (Open)
- Zatvoriti (Close)
- Export stavki (Export items)

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona	2,00	480,00 KM	960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-ilignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	1,00	220,00 KM	220,00 KM

Na desnoj strani interfejsa prikazana je popunjena forma zahtjeva, dok se sa lijeve strane nalazi kartica sa dostupnim opcijama.


U konkretnom primjeru kroz poziv su iskazane potrebe za dva artikla.

Iznad tabele sa artiklima je jasno naznačeno da je dati zahtjev u pripremi.

Sve dok je zahtjev u pripremi, dozvoljeno je brisanje i izmjena zahtjeva.

Bitno je napomenuti da po završetku poziva svi zahtjevi koji nisu zatvoreni, odnosno zahtjevi koji su ostali u pripremi, se neće tretirati kao validni i neće ući u nabavku. Zatvaranje zahtjeva je moguće sve do trenutka do kojeg je navedeno da poziv završava.

Zatvaranje poziva vrši se klikom na opciju „Zatvoriti“:



Klikom na iznad naznačenu opciju otvara se prozor za potvrdu:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Nabavke > Pozivi > Izmjena

IZMJENA ZAHTJEVA

Poziv: [Poziv za nabavku energenata](#) Ugovorni organ: UO-TEST-1

Status: U pripremi

Stavke	Artikal	Pakovanje	Procijenjena vrijednost
	Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona	960,00 KM
	Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona	M
	Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona	240,00 KM
	Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	220,00 KM
		1,00	220,00 KM

Ukupno: 1.180,00 KM

< Nazad

Zatvoriti

Da li ste sigurni da želite zatvoriti zahtjev za dodatne izmjene?

Ne Da

OPCIJE

Izmijeniti

Izbrisati

Otvoriti

Zatvoriti

Export stavki

Nakon što se uradi potvrda na prozoru za potvrdu, zahtjev postaje završen i iskazane potrebe ulaze u nabavku.

Interfejs za zahtjeve u tom slučaju poprima naredni izgled:

The screenshot displays a web application interface for a procurement system. The header shows 'Centralni nabavni organ - TK' and user information 'UO-TEST-1' and 'Bosanski'. The breadcrumb trail is 'Nabavke > Pozivi > Izmjena'. The main section is titled 'IZMJENA ZAHTJEVA' and contains the following details:

- Poziv:** Poziv za nabavku energenata
- Ugovorni organ:** UO-TEST-1
- Status:** Završeno

The 'Stavke' (Items) table is as follows:

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona	2,00	480,00 KM	960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	1,00	220,00 KM	220,00 KM

The total value is 'Ukupno: 1.180,00 KM'. A 'Nazad' button is located at the bottom left. On the right, the 'OPCIJE' sidebar contains buttons for 'Izmijeniti', 'Izbrisati', 'Otvoriti', 'Zatvoriti', and 'Export stavki'.

Od dostupnih opcija moguće je otvaranje zahtjeva i eksport iskazanih potreba u excel fajl.

1.7. Otvaranje zatvorenog zahtjeva

Jednom zatvoren zahtjev je moguće otvoriti za doradu sve dok poziv za iskazivanje potrebe nije istekao.

Na slici ispod je prikazan zatvoren poziv.

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Nabavke > Pozivi > Izmjena

IZMJENA ZAHTJEVA

Poziv: Poziv za nabavku energenata Ugovorni organ: UO-TEST-1

Status: Završeno

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona	2,00	480,00 KM	960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	1,00	220,00 KM	220,00 KM

Ukupno: 1.180,00 KM

< Nazad

OPCIJE

- Izmijeniti
- Izbrisati
- Otvoriti
- Zatvoriti
- Export stavki

Da bismo otvorili poziv potrebno je kliknuti na dugme otvoriti i potvrditi na prozoru za potvrdu kao što je prikazano na slici ispod:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Nabavke > Pozivi > Izmjena

IZMJENA ZAHTJEVA

Poziv: Poziv za nabavku energenata Ugovorni organ: UO-TEST-1

Status: Završeno

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona			960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona			
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	1,00	220,00 KM	220,00 KM

Ukupno: 1.180,00 KM

< Nazad

OPCIJE

- Izmijeniti
- Izbrisati
- Otvoriti
- Zatvoriti
- Export stavki

Otvoriti

Da li ste sigurni da želite otvoriti zahtjev za dodatne izmjene?

Ne Da

Nakon potvrde, poziv prelazi u status „U pripremi“, što dalje omogućava izmjene zahtjeva. Bitno je napomenuti da je poziv nakon dorada potrebno ponovno zatvoriti kako bi iskazane potrebe ušle u konačnu nabavku.

I.8. Brisanje zahtjeva

Brisanje je moguće samo za zahtjeve koji se nalaze u statusu „U pripremi“.


Brisanje se vrši klikom na opciju „Izbrisati“ i potvrdom.

The screenshot displays a web application interface for a procurement system. At the top, the header shows 'Centralni nabavni organ - TK' and 'UO-TEST-1' with a language dropdown set to 'Bosanski'. The breadcrumb trail indicates 'Nabavke > Pozivi > Izmjena'. The main content area is titled 'IZMJENA ZAHTJEVA' and shows details for a request: 'Poziv: Poziv za nabavku energenata', 'Ugovorni organ: UO-TEST-1', and 'Status: U pripremi'. A table of items is visible, with columns for 'Artikal', 'Pakovanje', 'Cijena', and 'Procijenjena vrijednost'. A modal dialog titled 'Potvrda brisanja' is centered on the screen, asking 'Da li ste sigurni da želite izbrisati ovaj unos?' with 'Ne' and 'Da' buttons. The 'Da' button is highlighted in red. On the right side, there is a sidebar with 'OPCIJE' (Options) including 'Izmijeniti', 'Izbrisati', 'Otvoriti', 'Zatvoriti', and 'Export stavki'. At the bottom right, the total value is shown as 'Ukupno: 1.180,00 KM'.


Artikal	Pakovanje	Cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona	180,00 KM	960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona	240,00 KM	240,00 KM
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona	240,00 KM	240,00 KM
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	220,00 KM	220,00 KM

I.9. Pregled zahtjeva

Do interfejsa za pregled kreiranih zahtjeva moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Naznačena stavka „Zahtjevi“ navigira na interfejs sa pregledom svih zahtjeva tog ugovornog organa. U datom primjeru kroz sistem je kreiran samo jedan zahtjev i on se prikazuje u tabeli.



ID	Poziv	Ugovorni organ	Status	Vrijednost	Kreirano	
187	Poziv za nabavku energenata	UO-TEST-1	U pripremi	1.180,00 KM	08.04.2024. 15:08:33	

I.10. Eksport iskazanih potreba kroz zahtjev

Stavke koje su iskazane kroz zahtjev mogu se eksportovati korištenjem opcije „Eksportovati“.

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Nabavke > Pozivi > Izmjena

IZMJENA ZAHTJEVA

Poziv: Poziv za nabavku energenata Ugovorni organ: UO-TEST-1

Status: Završeno

Stavke

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (P...	Tona	2,00	480,00 KM	960,00 KM
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 ...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 K...	Tona		240,00 KM	
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	1,00	220,00 KM	220,00 KM

Ukupno: 1.180,00 KM

< Nazad

OPCIJE

- Izmijeniti
- Izbrisati
- Otvoriti
- Zavoriti
- Export stavki

Za dati primjer sistem će generisati naredni excel fajl:

	A	B	C	D	E
1	Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Vrijednost
2	Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (Pelet-a) koji odgovara standardu ENplus A1 sljedećih karakteristika: prečnika 6 (+-1)mm, dužine 3,15 ≤L ≤ 40 mm, sadržaj vlage ≤ 10%, sadržaj pepela ≤ 0,7%, energetska vrijednost 16,5 ≤MJ/kg, pakovanje vreća 15 kg	Tona	2.00	480.00	960.00
3	Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	1.00	220.00	220.00
4					
5					

I.1.1. Iskazivanje potreba prema načinu nabavke

U zavisnosti od vrste artikla, iskazivanje potreba za pojedini artikal se može vršiti prema količini ili prema vrijednosti.

U tabeli ispod prikazana su dva artikla koja se razlikuju po načinu nabavke.

Prvi artikal se naručuje prema količini i u naznačeno polje za prvi artikal se upisuje količina koja se želi naručiti.

Drugi artikal se naručuje prema vrijednosti tako da se u naznačeno polje za drugi artikal upisuje ukupna vrijednost.

Nabavke > Pozivi > Dodavanje

DODAVANJE ZAHTJEVA

Poziv*
Demo poziv za nabavku X

Stavke

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Monitor 24"	Komad	<input type="text"/>	300,00 KM	
Instalacija licenciranog software-a (MS Office i sl.)				<input type="text"/>

Ukupno: 0,00 KM

Polja koja je moguće popuniti jasno su naznačena plavom bojom u tabeli.

I.12. Upload dokumenata u zahtjevu

U slučaju da je na pozivu naznačen unos dokumenata, tada je na formi zahtjeva prikazana dodatna sekcija:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Nabavke > Pozivi > Dodavanje

DODAVANJE ZAHTEJVA

Poziv*
Demo poziv za nabavku

PRILOZI 1

Stavke

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Održavanje vozila				

Ukupno: 0,00 KM

Odustati Sačuvati

Klikom na sekciju, ona se razlistava i prikazuje spisak dokumenata koje potrebno priložiti.

PRILOZI 1

1. LISTA VOZILA (*)

Opis
Molimo da preuzmete predložak, popunite tražene informacije i uradite upload popunjenog dokumenta.

Predložak: [Predložak za listu vozila.xlsx](#)


Izaberite dokument

U primjeru iznad obavezan je upload dokumenta (lista vozila). Kroz opis su navedene dodatne informacije. Također, priložen je predložak koji je potrebno popuniti i nakon popunjavanja upload-ovati kroz zahtjev.

2. Postavljanje upita kroz sistem za centralne javne nabavke (e-CJN)

2.1. Navigacija do interfejsa za pregled upita

Do interfejsa za pregled upita koji su poslani prema centralnom ugovornom organu moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled upita potrebno je raširiti sekciju „Upiti“ i kliknuti na meni element „Poslani“.

2.2. Dodavanje novog upita

Dodavanje novog upita vrši se sa interfejsa za pregled upita.

Klikom na naznačeno dugme otvara se forma za unos novog upita:

The screenshot shows the 'Pretraga' (Search) page. At the top, there is a navigation bar with 'Centralni nabavni organ - TK' and user information 'UO-TEST-1' and 'Bosanski'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Upiti > Poslani > Pretraga'. The main content area contains three search filters: 'Pretraga po ključnoj riječi' (with a search icon), 'Pretraga po statusu', and 'Pretraga po vrstama'. Below these filters are three buttons: 'Poništi', 'Osvežiti', and 'Eksportovati'. A purple box highlights the '+ Dodati' button on the right side of the filter area. Below the filters, there is a table header with columns: 'ID', 'Opis', 'Operator', 'Vrsta', 'Status', 'Poslano', and a sort icon. The table body is empty, showing 'No Rows To Show'.

Prilikom dodavanja prvo je potrebno na selektoru odabrati vrstu upita:

The screenshot shows the 'DODAVANJE UPITA' (Add Request) form. The form has a dark blue header with the title 'DODAVANJE UPITA'. Below the header, there is a dropdown menu labeled 'Vrsta*' and a text input field labeled 'Opis*'. The 'Vrsta*' dropdown is highlighted with a purple box. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Odustati' (red) and 'Sačuvati' (grey).

Kroz selektor su dostupne tri različite opcije:

The screenshot shows a close-up of the 'Vrsta*' dropdown menu. The menu is open, showing three options: 'Unos novog artikla', 'Produženje poziva za nabavku', and 'Ostalo (neklasificirano)'. The dropdown is highlighted with a red box.

U nastavku je dato pojašnjenje za svaku od opcija:

- Unos novog artikla – zahtjev prema centralnom nabavnom organu za dodavanje novog artikla
- Produženje poziva za nabavku – zahtjev prema centralnom nabavnom organu za produženje poziva za iskazivane potreba
- Otalo (neklasificirano) – svi upiti koji se ne mogu klasificirati u prethodne dvije vrste

Nakon što se popune polja forme i klikne na dugme „Sačuvati“ upit se šalje prema centralnom nabavnom organu za obradu, a korisnik se navigira na interfejs za pregled upita.

Tabela u primjeru ispod prikazuje novouneseni upit, pri čemu je njegov status „Na čekanju“ što znači da čeka na procesiranje od strane operatera centralnog nabavnog organa.

ID	Opis	Operator	Vrsta	Status	Poslano	
724	Upit za dodavanje novog artikla "Toner za HP Color LaserJet Pro CP5225"	Test Operator-A	Unos novog artikla	Na čekanju	09.04.2024. 10:05:00	

2.3. Upit za kreiranje novog artikla

Ukoliko se na selektoru odabere „Unos novog artikla“ forma poprima naredni izgled:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Upiti > Poslani > Dodavanje

DODAVANJE UPITA

Vrsta*
Unos novog artikla x

Opis*

Naziv artikla*

Vrsta artikla (*) CPV kod artikla (*)

Odustati Sačuvati

U formi je obavezno navesti opis zahtjeva, naziv artikla, vrstu (Robe/Usluge/Radovi) i CPV kod kojem artikal pripada.

2.4. Upit za produženje poziva za iskazivanje potreba

Ukoliko se na selektoru odabere „Produženje poziva za nabavku“ forma poprima naredni izgled:

Upiti > Poslani > Dodavanje

DODAVANJE UPITA

Vrsta*
Produženje poziva za nabavku x

Opis*

Poziv za nabavku* Predloženi datum završetka*

Odustati Sačuvati

U formi je obavezno navesti opis zahtjeva, poziv za iskazivanje potreba za koji se šalje upit i željeni datum do kojeg se želi produžiti poziv.

2.5. Kreiranje upita za ostalo (neklasificirani upit)

Ukoliko se na selektoru odabere „Ostalo (neklasificirano)“ forma poprima naredni izgled:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-1 Bosanski

Upiti > Poslani > Dodavanje

DODAVANJE UPITA

Vrsta*
Ostalo (neklasificirano)

Opis*

Odustati Sačuvati

U formi je obavezno navesti opis zahtjeva.

2.6. Izmjena upita

Podnesene upite je moguće mijenjati sve dok su u statusu „Na čekanju“.

Opcija za izmjenu nije dostupna za zahtjeve koji su procesirani, odnosno zahtjeve koji su u statusu „Prihvaćeno“/„Odbijeno“.

Formi za izmjenu upita pristupa se preko interfejsa za pregled upita klikom na naznačenu ikonu:

The screenshot shows the 'Pretraga' (Search) page. At the top, there is a search bar with the text 'Pretraga po ključnoj riječi' and a search icon. To the right, there is a dropdown menu for 'Pretraga po statusu' with 'Na čekanju' selected, and another dropdown for 'Pretraga po vrstama'. Below the search bar are buttons for 'Poništi', 'Osvežiti', 'Eksportovati', and '+ Dodati'. The main content is a table with columns: ID, Opis, Operator, Vrsta, Status, Poslano, and an edit icon. The table contains one row with ID 726, Opis 'Upit za pojašnjenje artikla', Operator 'Test Operator-A', Vrsta 'Ostalo (neklasificirano)', Status 'Na čekanju', and Poslano '09.04.2024. 11:40:30'. At the bottom, there are navigation controls: 'Broj redova 10', '< Prethodna', '1', 'Naredna >', and '1-1 od 1'.

Nakon što se navigira na formu, forma je inicijalno u read-only modu, tj. polja nije dozvoljeno mijenjati.

Da bi se mogle unijeti izmjene potrebno je kliknuti na opciju „Izmijeniti“ unutar kartice sa opcijama.

The screenshot shows the 'IZMJENA UPITA' (Edit Request) form. The form has a dark blue header with the title 'IZMJENA UPITA'. Below the header, there are two input fields: 'Vrsta' with a dropdown menu showing 'Ostalo (neklasificirano)' and 'Status' with a text input field showing 'Na čekanju'. Below these is a large text area for 'Opis' containing the text 'Upit za pojašnjenje artikla'. At the bottom left, there is a '< Nazad' button. On the right side, there is a dark blue sidebar with the title 'OPCIJE' and two buttons: 'Izmijeniti' (blue) and 'Izbrisati' (red).

Nakon unesenih izmjena, potrebno je kliknuti na dugme „Sačuvati“ kako bi izmjene bile spašene na sistemu.

3. Brisanje upita

Podnesene upite je moguće brisati sve dok su u statusu „Na čekanju“.

Opcija za brisanje nije dostupna za zahtjeve koji su procesirani, odnosno zahtjeve koji su u statusu „Prihvaćeno“/„Odbijeno“.

Brisanje se vrši sa interfejsa za izmjenu upita kojem se može pristupiti klikom na naznačenu ikonu sa interfejsa za pregled upita:

ID	Opis	Operater	Vrsta	Status	Poslano	
726	Upit za pojašnjenje artikla	Test Operator-A	Ostalo (neklasificirano)	Na čekanju	09.04.2024. 11:40:30	

Klikom na opciju „Izbrisati“ otvara se prozor sa potvrdom za brisanje:

Potvrda brisanja
Da li ste sigurni da želite izbrisati ovaj unos?

Ne Da

Ukoliko se potvrdi brisanje, upit se trajno uklanja iz sistema.

3.1. Praćenje poslanih upita

Praćenje statusa upita je moguće preko interfejsa za pregled upita.

U primjeru ispod podnesena su tri upita. Kroz kolonu status se može vidjeti da su dva upita procesirana od strane centralnog nabavnog tijela, dok je jedan upit još uvijek na čekanju.

ID	Opis	Operator	Vrsta	Status	Poslano	
726	Upit za pojašnjenje artikla	Test Operator-A	Ostalo (neklasificirano)	Na čekanju	09.04.2024. 11:40:30	
725	Upit za produženje poziva za iskazivanje potreba	Test Operator-A	Produženje poziva za nabavku	Odbijeno	09.04.2024. 11:12:00	
724	Upit za dodavanje novog artikla "Toner za HP Color LaserJet Pro CP5225"	Test Operator-A	Unos novog artikla	Prihvaćeno	09.04.2024. 10:05:00	

Klikom na ikonu za izmjenu zahtjeva koji je prihvaćen korisnik se navigira na formu za izmjenu.

Obrazloženje prihvaćenog zahtjeva se ispisiuje u dnu forme, ukoliko je uneseno od strane centralnog ugovornog organa:

IZMJENA UPITA

Vrsta: Unos novog artikla | Status: Prihvaćeno

Opis: Upit za dodavanje novog artikla "Toner za HP Color LaserJet Pro CP5225"

Naziv artikla: Toner za HP Color LaserJet Pro CP5225

Vrsta artikla (*): Robe | CPV kod artikla (*): 30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje)

Razlog prihvatanja: Vaš prijedlog artikla je prihvaćen uz manje izmjene u opisu... Artikel je dostupan na objavljenom pozivu tako da je za njega moguće iskazati potrebe.

< Nazad

Slično navedenom, klikom na ikonu za izmjenu zahtjeva koji je odbijen korisnik se navigira na formu za izmjenu.

Obrazloženje centralnog ugovornog organa za neprihvatanje zahtjeva se ispisuje u dnu forme.

Centralni nabavni organ - TK

UO-TEST-1 Bosanski

Upiti > Poslani > Izmjena

IZMJENA UPITA

Vrsta*
Produženje poziva za nabavku

Status
Odbijeno

Opis*
Upit za produženje poziva za iskazivanje potreba

Poziva nabažu*
Demo poziv

Predloženi datum završetka*
24.05.2024. 00:52:51

Razlog odbijanja
Nažalost iz navedenih razloga... nismo u mogućnosti prihvatiti vaš zahtjev.

< Nazad

OPCIJE


Izmijeniti

Izbrisati

4. Pregled okvirnih sporazuma (e-CJN)

4.1. Navigacija do interfejsa za pregled okvirnih sporazuma

Do interfejsa za pregled okvirnih sporazuma moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled okvirnih sporazuma, potrebno je kliknuti sekciju „Nabavke“, zatim podsekciju „Okvirni sporazumi“ te u konačnici na meni element „Pretraga“.

4.2. Pregled okvirnih sporazuma

Prikazani interfejs pruža listu svih unesenih okvirnih sporazuma.

ID	Broj okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Aneksi	
15	OS-01-07/2024	15.07.2024.		

U gornjem dijelu interfejsa nalazi se filter po kojem je moguće pretraživati okvirne sporazume.

Tabela sa slike iznad sadrži jedan okvirni sporazum.


4.3. Pregled detalja okvirnog sporazuma

Do interfejsa za detalje okvirnog sporazuma dolazi se preko interfejsa pregleda okvirnih sporazuma.

Klikom na naznačeno dugme „Pregled“ otvara se interfejs sa detaljima tog okvirnog sporazuma.

ID	Broj okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Aneksi	
15	OS-01-07/2024	15.07.2024.		

Na slici ispod je prikazan interfejs za detalje jednog okvirnog sporazuma:




Dugme „Dokument“ koje se nalazi na panelu sa desne strane, omogućava preuzimanje skeniranog dokumenta okvirnog sporazuma.

5. Pregled pobjedničke ponude na postupku (e-CJN)

5.1. Navigacija do interfejsa za pregled ponuda

Ugovorni organi za koje je proveden postupak centralizovane nabavke, nakon objave dodjele imaju mogućnost pregleda jediničnih cijena stavki pobjedničke ponude.

Do interfejsa za pregled ponuda moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled ponuda, potrebno je kliknuti sekciju „Nabavke“, zatim podsekciju „Ponude“ te u konačnici na meni element „Pretraga“.

5.2. Pregled ponuda

Prikazani interfejs pruža listu svih pobjedničkih ponuda na postupcima.

The screenshot shows the 'Ponude' (Offers) section of a procurement system. At the top, there is a navigation bar with 'Centralni nabavni organ - TK' and 'UO-TEST-1 Bosanski'. Below this, there is a search and filter area with a search bar, a dropdown menu for 'Pretraga po okvirnim sporazumima' (Search by framework agreement) set to 'OS-01-07/2024', and other filters for 'Pretraga po postupcima' and 'Pretraga po lotovima'. There are buttons for 'Poništi', 'Osvježi', and 'Eksportovati'. Below the filters is a table with the following data:

ID	Broj	Okvirni sporazum	Postupak	Lot	Aneksi
21	Ponuda br. 1	OS-01-07/2024	Nabavka uglja	Lot1	

At the bottom, there is a pagination bar showing 'Broj redova 10', navigation arrows, and '1' in a circle, indicating the current page. The total number of records is '1 - 1 od 1'.

U gornjem dijelu interfejsa nalazi se filter po kojem je moguće pretraživati ponude.

Osim po ključnim riječima ponude je moguće pretraživati na osnovu selektora za postupak, lot i okvirni sporazum.

5.3. Pregled detalja ponude

Do interfejsa za detalje ponude dolazi se preko interfejsa pregleda ponuda.

Klikom na naznačeno dugme „Pregled“ otvara se interfejs sa detaljima ponude.

The screenshot shows the 'Pregled detalja ponude' (Offer details) section. It features a table with the same data as the previous screenshot:

ID	Broj	Okvirni sporazum	Postupak	Lot	Aneksi
21	Ponuda br. 1	OS-01-07/2024	Nabavka uglja	Lot1	

The 'Pregled' button in the 'Aneksi' column is highlighted with a purple box. The pagination bar at the bottom is identical to the previous screenshot, showing 'Broj redova 10', navigation arrows, and '1' in a circle, with '1 - 1 od 1' records.

Na slici ispod je prikazan interfejs za detalje jedne ponude:

Nabavke > Izmjena > 1116-1-1-22/24 - Nabavka uglja > Lotovi > Lot 1. - Lot 1 > Ponude

IZMJENA PONUDE

Postupak
Nabavka uglja

Lot
Lot 1

Ponudajući

Naziv	Registрован	Vodeći
PON-TEST-2	✓	✓

Broj ponude*
Ponuda br. 1

Otvorni sporazum*
OS-01-07/2024

Stavke

Artikal	Pakovanje	Količina	Konačna jedinična cijena	Konačna cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg	Tona	13,00	151,272749090 KM	1.966,545738170 KM
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	8,00	148,458372363 KM	1.187,666978904 KM
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	9,00	172,380574545 KM	1.551,425170905 KM

Ukupno: 4.705,64 KM

OPCIJE

[Aneksi ponuda](#)

Tabela stavke sadrži jedinične cijene po artiklu za pobjedničku ponudu (odnosno cijene, u slučaju da se artikal nabavlja po vrijednosti).

U slučaju da je održana aukcija na portalu, data tabela sadrži finalne cijene nakon održane aukcije.

6. Unos ugovora (e-Nabavke)

6.1. Unos ugovora na e-Nabavke portalu

Dodavanje ugovora postati će dostupno na predmetu nabavke/lotu nakon što centralni nabavni organ uradi objavu dodjele na e-Nabavke sistemu.



Lot I

Pomoć

Naziv: Lot I

Kratak opis: Opis za lot I


Ukupna količina ili obim ugovora/okvirnog sporazuma: 100

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 28.580,00 KM

Ponude

Ugovori

Naznačeno dugme na slici iznad otvara interfejs sa pregledom ugovora.



Ugovori

Pomoć

+ Kreiraj

Pretraga po nazivu

Pretraga po datumu

Naziv ponuđača	Datum zaključenja ugovora	Vrijednost (bez PDV-a)
10		

Ukupno: 0,00

Preostalo (OS): 11.882,30

Klikom na dugme „Kreiraj“ otvara se forma za unos ugovora:

Ugovor Pomoć

Ponudač:

Vrijednost (bez PDV-a): KM

Datum zaključenja ugovora:

Odustati
Snimiti

Nakon što se unesu i sačuvaju podaci na formi, ugovor će se pojaviti na pregledu ponuda.

Ugovori Pomoć

+ Kreiraj

Pretraga po nazivu Pretraga po datumu

Naziv ponuđača	Datum zaključenja ugovora	Vrijednost (bez PDV-a)	
PON-TEST-2	15.07.2024	3.781,82	Opcije ▾

10

Ukupno:	3.781,82
Preostalo (OS):	8.100,48


Napomena:

Ugovori se unose na e-Nabavke portalu i mehanizmom sinhronizacije podataka prenose na e-CJN portal.

Na e-CJN portalu ugovori preneseni sa e-Nabavke portala se dopunjuju podacima koji su specifični za e-CJN portal.

6.2. Navigacija do interfejsa za pregled ugovora na e-CJN portalu

Do interfejsa za pregled ugovora moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:




Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled ugovora potrebno je kliknuti sekciju „Nabavke“, zatim podsekciju „Ugovori“ te u konačnici na meni element „Pretraga“.

6.3. Pregled ugovora na e-CJN portalu

Prikazani interfejs pruža listu svih ugovora sinhronizovanih sa e-Nabavke portala.



The screenshot displays the 'Pretraga' (Search) section of the e-CJN portal. The header includes 'Centralni nabavni organ - TK' and 'UO-TEST-2 Bosanski'. The search area contains three filters: 'Pretraga po ključnim riječima' (Search by keywords), 'Pretraga po ponudama' (Search by offers), and 'Pretraga po aneksima okvirnih sporazuma' (Search by annexes of framework agreements). Below the filters are buttons for 'Poništi' (Reset), 'Osveži' (Refresh), and 'Eksportiraj' (Export). The main content is a table with the following data:

ID	Ugovorni organ	Broj	Vrijednost	Ponuda	Aneks okvirnog sporazuma	Datum zaključenja	Aneksi ugovora	Narudžbe
12	UO-TEST-2		3.781,82 KM	Ponuda br. 1		15.07.2024.		

At the bottom, there is a pagination control showing 'Broj redova 10', navigation arrows, a page indicator '1', and '1 - 1 od 1'.

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojima je moguće pretraživati ugovore.


Tabela sa slike iznad sadrži ugovor koji je unesen na e-Nabavke portalu.

6.4. Forma za izmjenu ugovora (dopunu podataka) na e-CJN portalu

Ugovori se unose na e-Nabavke portalu i prenose mehanizmom sinhronizacije na e-CJN portal. Nakon što je ugovor prenesen na e-CJN portal, taj ugovor je potrebno dopuniti dodatnim podacima koristeći formu za izmjenu.

Do forme za izmjenu ugovora dolazi se preko interfejsa pregleda ugovora.

Klikom na naznačenu opciju za izmjenu na nekom od redova u tabeli, otvara se forma za izmjenu tog ugovora.



The screenshot shows the 'Centralni nabavni organ - TK' interface. At the top, there is a navigation bar with 'UO-TEST-2' and 'Bosanski'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Nabavke > Ugovori > Pretraga'. The main area contains three search filters: 'Pretraga po ključnim riječima' (with a search icon), 'Pretraga po ponudama', and 'Pretraga po aneksima okvirnih sporazuma'. Below these are three buttons: 'Poništi', 'Osveži', and 'Eksportovati'. A table with columns for 'ID', 'Ugovorni organ', 'Broj', 'Vrijednost', 'Ponuda', 'Aneksi okvirnog sporazuma', 'Datum zaključenja', 'Aneksi ugovora', and 'Narudžbe' is displayed. The first row contains the values: 12, UO-TEST-2, 3.781,82 KM, Ponuda br. 1, and 15.07.2024. A purple edit icon is visible in the 'Narudžbe' column of the first row. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Broj redova 10', 'Prethodna', '1', 'Naredna', and '1 - 1 od 1'.

ID	Ugovorni organ	Broj	Vrijednost	Ponuda	Aneksi okvirnog sporazuma	Datum zaključenja	Aneksi ugovora	Narudžbe
12	UO-TEST-2		3.781,82 KM	Ponuda br. 1		15.07.2024.		

Napomena:

Da bi se mogla vršiti evidencija narudžbi na e-CJN portalu neophodno je da se ugovor dopuni brojem i navedu količine stavki koje su naručene kroz ugovor.

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Ugovori > Izmjena

IZMJENA UGOVORA

Postupak: Nabavka uglja

Lot: Lot 1 Ponuda: Ponuda br. 1

Vrijednost: 3.781,82 KM Datum zaključenja: 15.07.2024.

Broj*: Aneksi okvirnog sporazuma

Sinhronizovano: 25.07.2024. 01:51:03 Sinhronizacijski ID: 4582

Stavke

Artikal	Pakovanje	Količina	Jedinična cijena	Jedinična cijena iz ponude	Cijena
Nabavka i isporuka mrvkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona		151,272749090 KM	151,272749090 KM	
Ugalj-ignitil(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona		148,458372363 KM	148,458372363 KM	
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona		172,380574545 KM	172,380574545 KM	

Ukupno: 0,00 KM

< Nazad

OPCIJE

Izmijeniti

Aneksi ugovora

Narudžbe

Klikom na dugme „Izmijeniti“ postaje moguć unos vrijednosti.

Ugovor je neophodno dopuniti narednim podacima:


- Broj ugovora – protokolarni broj ugovora
- Količina/Cijena – za svaku stavku unosi se naručena količina ili cijena u zavisnosti od načina nabavke pojedine stavke

Nakon što se unesu podaci dugme za spašavanje postaje omogućeno.

7. Evidencija narudžbi (e-CJN)

7.1. Navigacija do interfejsa za pregled narudžbi

Do interfejsa za pregled narudžbi moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled narudžbi, potrebno je kliknuti sekciju „Nabavke“, zatim podsekciju „Narudžbe“ te u konačnici na meni element „Pretraga“.

7.2. Pregled narudžbi

Prikazani interfejs pruža listu svih unesenih narudžbi zajedno sa osnovnim informacijama o narudžbama kao što su broj narudžbe, fakture, i sl..

The screenshot displays the 'Centralni nabavni organ - TK' interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Centralni nabavni organ - TK' and 'UO-TEST-2' and 'Bosanski'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Nabavke > Narudžbe > Pretraga'. The main area contains a search and filter section with the following elements:

- A search bar labeled 'Pretraga po ključnim riječima' with a magnifying glass icon.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po statusima'.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po postupcima'.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po lotovima'.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po ponudama'.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po aneksima ponuda'.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po ugovorima'.
- A dropdown menu labeled 'Pretraga po aneksima ugovora'.
- Buttons: 'Poništi', 'Osveži', 'Eksportovati', and '+ Dodati'.

Below the search and filter section is a table with the following columns: ID, Ugovorni organ, Broj narudžbe, Broj fakture, Datum fakture, Postupak, Lot, Ponuda, Aneks ponude, Ugovor, Aneks ugovora, and Status. The table currently shows 'No Rows To Show'.

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojima je moguće pretraživati narudžbe po raznim parametrima.

7.3. Forma za unos narudžbe

Do forme za unos narudžbe dolazi se preko interfejsa pregleda narudžbi.

Klikom na naznačeno dugme „Dodati“ otvara se forma za unos.

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Narudžbe > Pretraga

Pretraga po ključnim riječima Pretraga po statusima Pretraga po postupcima Pretraga po lotovima

Pretraga po ponudama Pretraga po aneksima ponuda Pretraga po ugovorima Pretraga po aneksima ugovora

× Poništi Osvežiti Eksportovati + Dodati

ID	Ugovorni organ	Broj narudžbe	Broj fakture	Datum fakture	Postupak	Lot	Ponuda	Aneks ponude	Ugovor	Aneks ugovora	Status
No Rows To Show											

U nastavku je izgled forme za unos:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Narudžbe > Dodavanje

DODAVANJE NARUŽBE

Ugovor*

Status*

Broj narudžbe

Faktural/Predračun (*)

Izaberite dokument

Napomena/Pojašnjenje

Stavke

Artikal	Pakovanje	Preostala količina	Količina	Jedinična cijena	Preostala vrijednost	Cijena
No Rows To Show						

Ukupno: 0,00 KM

Odustati Sačuvati

Da bi se narudžba mogla unijeti, prvo je potrebno odabrati ugovor na osnovu kojeg je napravljena narudžba. Nakon odabira ugovora tabela sa stavkama se popuni artiklima koji su vezani za ugovor.

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Narudžbe > Dodavanje

DODAVANJE NARUDŽBE

Ugovor*
Ugovor br. 1

Aneks ugovora

Status*

Broj narudžbe

Faktura/Predračun (*)
Izaberite dokument

Napomena/Pojašnjenje

Artikal	Pakovanje	Preostala količina	Količina	Jedinična cijena	Preostala vrijednost	Cijena
Nabavka i isporuka mrog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	0,00	25,00	151,272749 KM		3.781,818727 KM
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona			148,458372 KM		
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona			172,380575 KM		

Ukupno: 3.781,82 KM

Odustati Sačuvati

Da bi se sačuvala narudžba potrebno je unijeti naredna polja:

- Status – status u kojem se nalazi narudžba (naručeno/isporučeno/otkazano)
- Faktura/Predračun – upload kontrola za kačenje skenirane fakture/predračuna
- Količina/Cijena – za stavke se unosi naručena količina ili cijena u zavisnosti od načina nabavke pojedine stavke

U slučaju da se na formi za polje „Status“ odabere „Isporučeno“ tada se forma proširi sa dodatna dva polja kao što je prikazano na slici ispod.

DODAVANJE NARUDŽBE

Ugovor*
Ugovor br. 1

Aneks ugovora

Status*
Isporučeno

Broj narudžbe

Broj fakture/računa* Datum fakture/računa (*)

Dodatno je potrebno unijeti naredna polja:

- Broj fakture/računa
- Datum fakture/računa

Nakon što su uneseni podaci za sva obavezna polja, dugme za spašavanje postaje omogućeno.

Klikom na naznačeno dugme „Sačuvati“ završen je unos narudžbe u sistem. Korisnik se navigira na pregled svih narudžbi pri čemu je u tabeli prikazan novo unesena narudžba.

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Narudžbe > Dodavanje

DODAVANJE NARUDŽBE

Ugovor*
Ugovor br. 1 x

Aneks ugovora

Status*
Isporučeno x

Broj narudžbe

Broj fakture/narudžba*
Faktura br. 1

Datum fakture/narudžba (*)
15.07.2024.

Faktura/Predračun (*)

Izaberite dokument **Izbrisati** Naziv: Scan fakture.pdf Veličina: 4 B Progres: Status: ✓

Scan fakture.pdf 4 B

Napomena/Pojašnjenje

Stavke

Artikal	Pakovanje	Preostala količina	Količina	Jedinična cijena	Preostala vrijednost	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	0,00	25,00	151,272749 KM		3.781,818727 KM
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona			148,458372 KM		
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona			172,380575 KM		

Ukupno: 3.781,82 KM

Oduzati **Sačuvati**

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Narudžbe > Pretraga

Pretraga po ključnim riječima

Pretraga po statusima

Pretraga po postupcima

Pretraga po lotovima

Pretraga po ponudama

Pretraga po aneksima ponuda

Pretraga po ugovorima

Pretraga po aneksima ugovora

Poništi **Osveži** **Eksportovani** **+ Dodati**

ID	Ugovorni organ	Broj narudžbe	Broj fakture	Datum fakture	Postupak	Lot	Ponuda	Aneks ponude	Ugovor	Aneks ugovora	Status
17	UO-TEST-2		Faktura br. 1	15.07.2024.	Nabavka uglja	Lot1	Ponuda br. 1		Ugovor br. 1		Isporučeno

Broj redova 10


< Prethodna 1 Naredna >

1-1 od 1

7.4. Forma za izmjenu narudžbe

Do forme za izmjenu narudžbe dolazi se preko interfejsa pregleda narudžbi.

Klikom na naznačenu opciju za izmjenu na nekom od redova u tabeli, otvara se forma za izmjenu za tu narudžbu.



The screenshot displays the 'Centralni nabavni organ - TK' interface. At the top, there is a navigation bar with 'UO-TEST-2' and 'Bosanski'. Below it, a breadcrumb trail shows 'Nabavke > Narudžbe > Pretraga'. The main area features a search and filter section with several dropdown menus: 'Pretraga po ključnim riječima' (with a search icon), 'Pretraga po statusima', 'Pretraga po postupcima', 'Pretraga po lotovima', 'Pretraga po ponudama', 'Pretraga po aneksima ponuda', 'Pretraga po ugovorima', and 'Pretraga po aneksima ugovora'. Action buttons include 'Poništi', 'Osveži', 'Eksportovati', and '+ Dodati'. Below this is a table with the following columns: ID, Ugovorni organ, Broj narudžbe, Broj fakture, Datum fakture, Postupak, Lot, Ponuda, Aneks ponude, Ugovor, Aneks ugovora, Status, and an edit icon. The table contains one row with the following data: ID 17, Ugovorni organ UO-TEST-2, Broj narudžbe (empty), Broj fakture Faktura br. 1, Datum fakture 15.07.2024., Postupak Nabavka uglja, Lot Lot 1, Ponuda Ponuda br. 1, Ugovor Ugovor br. 1, Aneks ugovora (empty), Status Isporučeno, and an edit icon. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Broj redova 10', navigation arrows, a page number '1', and '1 - 1 od 1'.

ID	Ugovorni organ	Broj narudžbe	Broj fakture	Datum fakture	Postupak	Lot	Ponuda	Aneks ponude	Ugovor	Aneks ugovora	Status	
17	UO-TEST-2		Faktura br. 1	15.07.2024.	Nabavka uglja	Lot 1	Ponuda br. 1		Ugovor br. 1		Isporučeno	

U nastavku je prikazan interfejs za izmjenu:

Centralni nabavni organ - TK UO-TEST-2 Bosanski

Nabavke > Narudžbe > Izmjena

IZMJENA NARUDŽBE

Postupak
Nabavka uglja

Lot
Lot I

Ugovor*
Ugovor br. 1 Aneks ugovora

Stava*
Isporučeno Broj narudžbe

Broj fakture račun*
Faktura br. 1 Datum fakture računa (*)
15.07.2024

Faktura/Predračun (*)
Izaberite dokument

Scan fakture.pdf 4 B

Napomena/Pojašnjenje

Stavke	Artikal	Pakovanje	Preostala količina	Količina	Jedinična cijena	Preostala vrijednost	Cijena
	Nabavka i isporuka mrtkog uglja asortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	0,00	25,00	151,272749 KM		3.781,818727 KM
	Ugali-igniti(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona			148,458372 KM		
	Ugali-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona			172,380575 KM		

Ukupno: 3.781,82 KM

< Nazad

OPCIJE

Izmijeniti

Izbrisati

Klikom na dugme „Izmijeniti“ postaje moguć unos vrijednosti i spašavanje unesenih podataka.

7.5. Brisanje narudžbi

Brisanje narudžbi može se uraditi preko opcije za brisanje na interfejsu forme za izmjenu narudžbe:

The screenshot shows the 'IZMJENA NARUDŽBE' (Change Order) form. The header includes 'Centralni nabavni organ - TK' and 'UO-TEST-2 Bosanski'. The breadcrumb trail is 'Nabavke > Narudžbe > Izmjena'. The form fields include: 'Nabavka uglja', 'Lot', 'Ugovor*' (Ugovor br. 1), 'Aneks ugovora', 'Status*' (Isporučeno), 'Broj narudžbe', and 'Datum brisanja (*)'. On the right, the 'OPCIJE' section contains 'Izmijeni' and 'Izbrisati' buttons, with 'Izbrisati' highlighted.

Klikom na dugme za „Izbrisati“ otvara se dijalog za potvrdu.

The screenshot shows the same 'IZMJENA NARUDŽBE' form, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Potvrda brisanja' and contains the text 'Da li ste sigurni da želite izbrisati ovaj unos?'. It has two buttons: 'Ne' and 'Da'.

Nakon potvrde na dijalogu, narudžba je obrisana iz sistema.